دنیا، لە یەکساڵی دوای ١١ ی سێپتەمبەردا

ڕێبوار ئەحمەد

ساڵێكو چەند ڕۆژ لەمەوبەر خەڵكی دنیا بە كارەساتو تراژیدیایەكی ئینسانی گەورە ویژدانیان ڕاچڵەكیو شەپۆلی نەفرەت لە تاوانكاری ئیسلامی سیاسی سەراسەری دنیای داگرت. ڕۆژی ١١ی سێپتەمبەر ئەوەی لە واشنتۆنو نیۆیۆرك ڕوویدا جاریكیتر لەسەرەتای سەدەیەكی نوێدا كورەكانی ئینسان سوتاندنی سەردەمی نازیەكانی وەبیر بەشەریەت هێنایەوە. ئەمجارەیان ئیسلامی سیاسی لە تاوانكاریدا داهێنانێكی تازەی خوڵقاند. تەنانەت سنوری ئەو بەربەریەتەی تێپەڕاند كە لە جەنگو كوشتارو ملپەڕاندنو داگیركاریەكانی سەردەمی خەلیفەو ئیمپراتۆرە ئیسلامیەكانو لە شەپۆلی ئینسان كوژیو خوێنخۆری ئاخوندەكانی ئێرانو چەتەكانی ئەفغانستانو تەنانەت لەو شمشیر بە دەستانەی جەزائیریش بینراوو بیسترابوو كە دەیانگوت "مادام كە خوا چەقۆو شمشیری داوە گوناحە فیشەك بە كوشتنی ئینسانەوە خەسار بكەین".

لە ١١ی سێپتەمبەردا بەسەدان ئینسانی منداڵو گەورەی بێتاوانو بێئاگا لە حاڵێكدا لە نێو خەیاڵاتی خۆشی سەفەریان بوون بەرەو جێگای مەبەست، لەلایەن دڕندە ئینسان كوژەكانی ئیسلامەوە كران بە بۆمبو باروتو سوتەمەنی داخستنی كورەی ئینسان سوتاندن بۆ هەزاران ئینسانی دیكەی هەر لە بابەتی خۆیان. لە چاوتروكانێكدا ئەو سەدان كەسە تەقێنرانەوەو كڵپەی ئاگریان هەزاران كەسی دیكەی خستە ناو بوركانەوە. پولێك منداڵی ساواو شەپۆلێكی گەورە لە ئینسانی بێتاوان لە نێو كورەی ئاگردا بەدەم زریكەو ناڵەی بێهودەوە بوون بە خوڵەمیش. بەم جۆرە فاشیزمی ئیسلامی ڕقو قینو هەڕەشەی دڕندانەی خۆی لە ئینسانیەت بۆ سوتاندنیان لە نێو ئاگری جەهەنەمدا هەر لەسەر ڕووی ئەم زەویە پیادەكرد. كارەساتێكی ئینسانی گەورەی خوڵقاندو نیشانیدا كە تا چ ڕادەیەك قینو نەفرەتی لە دەرونی خویدا دژ بە بەشەریەت هەڵگرتووە ئەگەر بۆی بكرێ چ ڕۆژگارێكی ڕەشو خوێناویی كارەساتبار بەسەر كۆمەڵگای ئینسانیدا دەهێنێ.

چەپەڵكاریی ئیسلامی سیاسی لە ١١ی سێپتەمبەردا دنیای خستە نێو دەورەیەكی تازەوە، دەورەیەكی تاریكو ترسناك. سوتاندنو تاروماركردنی كۆمەڵگای بەشەری لە شەڕو كێشمەكێشی نێوان تیرۆریزمی ئیسلامیو تیرۆریزمی دەوڵەتیدا بەڕابەری ئەمریكای ناوەندی سەرەكی چەكی ئەتۆمیو كۆكوژ، بوو بە هەڕەشەیەكی واقعی لەسەر جیهان. تەنانەت بانگیشەی ڕاشكاوانە بۆ بەكارهێنانی چەكی ئەتۆمی، ڕاشكاوانە بە گوێی ملیارەها ئینساندا دەدرا. دەوڵەتی ئەمریكا لە كاتێكدا فرمیسكی تیمساحی بۆ قوربانیەكانی كارەساتی ١١ی سێپتەمبەر هەڵدەوەراند، لە دڵەوە پێشوازیەكی گەرمی لەو ڕووداوە كردو وەكو فرسەتێكی گەورە چاوی لێكرد كە دەتوانێ بیقۆزێتەوەو بیكاتە بەهانەی بەڕێخستنی جەنگو وێرانكاریو لەشكركێشیو هەڕەشەی بەكارهێنانی چەكە كۆكوژەكان بۆ چاوترسین كردنی بەشەریەتو جڵەوكردنو دەستەمۆكردنی ئیسلامی سیاسیو خۆسەپاندنی بەسەر ڕەقیبە جیهانیەكانیدا. بۆ ئەم مەبەستە بەخێرایی كەوتە فەزا سازكردنو نەخشەداڕشتنو لە ماوەی كەمتر لە چەند هەفتەدا بەرنامەی شەڕێكی خوێناویو خەتەرناكی ١٠ ساڵەی بە خەڵكی جیهان ڕاگەیاندو ئیتر جیهان بەكردەوە كەوتە ناو ئاگری شەڕی تیرۆریستەكانەوە.

بەرەكانی جەنگی دوو جەمسەری تیرۆریستی

شەرقو غەربی دنیا

هاوكات لەگەڵ بانگەوازی ئەم جەنگە سەراسەری دنیای كرد بە مەیدانی خۆی. پێش ئەوەی نۆرە بگاتە سەر بەكاربردنی بۆمبی وێرانكەر، لە تەواوی غەربی دنیادا بە ئەمریكاو ئەوروپاو ئوسترالیاو كەنەداوە هاندانی ڕەگەزپەرستانەی ڕاسیستی لە دژی خەڵكانی بێتاوانی شەرقیو بە تایبەت ئەوانەی بە ڕەگەز عەرەبو بە دیانەت موسڵمان بوون دەستی پێكرد. كار تەنها بە سوكایەتیو ترساندن كۆتایی نەهات بەڵكو خەڵكێكی زۆر ناچاركران شوێنی كارەكانیان بەجێبهێڵنو لە كونی ژورەوە خۆیان زیندانی بكەن، چەندینماڵو ناوەندی كۆبونەوەی ئەم خەڵكانە كەوتنە بەرپەلاماری

www.kurdistannet.org

ڕاسیستی و چەندین کەسیش بە فیشەك و چەقۆ خەڵتانی خوێن کران. لە ڕێگای بەڕێخستنی باندو گروپە فاشیستەکانەوە فەزایەکی ترسناك هەم لە دژی خەڵکی شەرق و هەم لە دژی خودی دانیشتوانی غەرب سازکرا. خەڵکانی شەرقی دانیشتوانی غەرب بە تایبەت بە دیانەت موسڵمانەکان کەوتنەبەر هەڕەشەرەی ڕاسیستی و خودی خەڵکی غەربیش لەو فەزا تیرۆریستیەدا کە سازکرابوو نەك تەنها سڵیان لە سواربوونی فرۆکە دەکردەوە بەڵکو لە ناو ماڵی خۆیاندا دوو دڵی‌یان لە ئاوخواردنەوەو کردنەوەی کاغەزی پۆست و تەنانەت هەڵمژینی هەواشدا پەیدا دەکرد. لە بەرامبەریشدا بە هەمان شێوەو بە هاندانی فاشیزیمی ئیسلامی لە وولاتانی شەرقدا بە تایبەتی لەو جێگایانەی کە ئیسلامی سیاسی مەیدانی بوو، پەلامار بۆسەر خەڵکی غەربی و بە دیانەت مەسیحیەکانی دانیشتوی ئەو وولاتانە دەستی پێکردو تەنانەت لە نێو ماڵەکانی خۆشیاندا حەوانەوەیان لێ هەڵگیرا.

کوردستان

لە کوردستان ڕووداوی ١١ی سێپتەمبەر خوێنی پەڕاندە چاوی ئیسلامی سیاسی و بن لادنەکانی و ئەوانیش کارەساتی ٢٣ی سێپتەمبەریان خوڵقاند. لەو ڕۆژەداو لە چوارچێوەی هەمان فەزای شەڕی تیرۆریستەکاندا ٤٧ حەوت ئینسانی دیلکراوو دەستبەستراو لە ناوچەی هەورامان بە شمشێرو قەمەی ئیسلامی سەربڕران و لاشەکانیان لەت‌وپەت کرا. ئەم ڕووداوە ویژدانی تەواوی خەڵکی کوردستانی ڕاچڵەکاندو نەفرەتی ئەو خەڵکەی لە دژی ئیسلامی سیاسی بەوپەڕی خۆی گەیاندو ڕۆژی ١ی ئۆکتۆبەر جەماوەری خەڵك بە ڕیزی سەدان هەزاری لە دژی بەربەریەتی ئیسلامی و لەپێناو هەڵپێچان و ڕیشەکێشکردنیدا هاتنە سەر شەقامەکان. ئەو ڕۆژگارە ئیتر بوار بۆ سات و سەودای ئەحزابی دەسەڵاتداری کوردیی لەگەڵ باندە ئیسلامیەکان نەمایەوەو ناچاربوون لەگەرماوگەرمی ئەو جۆش و خرۆشەدا ڕیاکارانە خۆیان بخەنە پاڵ ئەو شەپۆلی نەفرەتە. بەڵام لەگەڵ کپ بوونەوەی ئەو جۆش و خرۆشەدا ئەحزابی دەسەڵاتدار دیسانەوە گەڕانەوە سەر مەزهەبی سات و سەودای خۆیان. لە پێشدا بە دابەش کردنی ئیسلامی سیاسی بەسەر "ڕەسەن و ناڕەسەن"دا دەستی باندەکانی هاوکارو "شورە"ی خوڵقێنەرانەی ٢٣ی سێپتەمبەریان ڕاکێشایەوە بۆسەر دڵی خەڵك و پاشانیش بێباکانە بە بەرچاوی خەڵکی ڕاپەڕیوی ڕۆژی ١ی ئۆکۆتبەرو کەس و کاری ٤٧ لەت‌وپەت کراوەکەوە ووتیان "لە پێناوی ئاشتی و ئاسایش و بەرگرتن لە خوێنڕشتن، سیاسەتی پشوودرێژی شۆڕشگێڕانە دەگرینەبەرو لە خوێنی ئەو ٤٧ کەسە خۆش دەبین". لەم پێناوەشدا یەکێتی نیشتمانی کوردستان کەوتە هەڵڕشتنی تانەوتەشەری پروپوچ لە دژی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بەوێنەی ڕەمزو ڕابەری خەبات و خواستی جەماوەری خەڵك بۆ هەڵپێچان و ڕیشەکێش کردنی تیرۆریزمی ئیسلامی. ئەم سیاسەتە درێژەی پەیداکردو دەستی بەشێکی زۆر لە باندە ئیسلامیەکان ڕاکیشرانەوە بۆ سەر ژیانی خەڵك و بەپێی سیاسەتی "پشوودرێژی شۆڕشگێڕانە"ش هودنەو سات و سەودا لەگەڵ باندی جوندی ئیسلام دەستی پێکرد. تا سەرئەنجام ئەمجارە هەڵکەندنی قەبری شێخەکانی نەقشبەندی چەند بەرابەری لەت‌وپەت کردنی ٤٧ ئینسانە زیندەوەکەی هەورامان جەرگی ئەحزابی حاکمی کوردیی هێنایە ژان و ناچاری کردن بە شیروتیر باندان لە جوندی ئیسلام و "شورەکانی".

ئەفغانستان

لە ئەفغانستان تەپڵی شەڕو لەشکرکێشی بۆ ڕووخاندنی دەسەڵاتی چەتەکانی تاڵیبان و بن لادنی دەسکەلا و دەستسازی دوێنێی خۆیان لێدرا. ئامانجی ئەمریکا لەم شەڕەدا شتێك نەبوو جگە لە جڵەوکردنی ئیسلامی سیاسی و خۆسەپاندنی بەسەر دنیادا، بەڵام بەناچاری لەم نێوەدا دەسەڵاتی تاڵیبان تەفروتونا دەبوو. بەم جۆرەش پەڵەیەکی ڕەش و چڵکن لە کۆڵی خەڵکی ئەفغانستان بووەوەو یەکێك لە سەرچاوە گەورەکانی ئیسلامی سیاسی و تیرۆریزمی ئیسلامی سەری‌تێنا. خەڵکی ئەفغانستان خۆشحاڵیان لە داڕوخانی تاڵیبان دەربڕی و نۆرەیان بۆ ڕیشتاشین گرت. بەڵام تیرۆریزمی ئەمریکا تەنانەت لەشەڕی ڕووخاندنی تاڵیبانیشدا نەیهیشت خەڵکی مەحرومی ئەفغانستان بێتۆز دەرچن، بە بۆمبارانی کوێرانەی شارەکان و شوێنی کاروژیانی خەڵك شەپۆلێکی دیکە لە خەڵکی بێتاوانی کرد بەقوربانی و بنەماکانی ژیانی بە یەکجاری داڕوخان. سەرئەنجامیش کۆمەڵێك داروەستەی قەومی و ئیسلامی و عەشایەری تازەی لە جێگای تاڵیبان

www.kurdistannet.org

بەسەر خەڵکی ئەفغانستاندا داسەپاندەوە. بەم جۆرە دوای تاڵیبانیش تا ئێستا خەڵکی مەحرومی ئەو وڵاتە هەر گیرۆدەی کۆنەپەرستی قەومی و ئیسلامی و عەشایەرین و بە دەست بێ مافیەوە دەناڵێنن و قانوون و داب و نەریتە پیاوسالاریەکان کابوسی سەردڵی ژنانن.

فەلەستین

لە فەلەستین دنیای دوای ١١ی سێپتەمبەر بواری بەرووی تیرۆریزمی دەوڵەتی ئیسرائیلدا کردەوە تا بە پشتیوانی ڕاستەوخۆی ئەمریکاو بەبەڕابەریی جەلادێکی وەکو ئەریل شارۆن بە دڕندانەترین شێوە بکەوێتە قەتل و عامی خەڵکی فەلەستین و گۆماوی خوێن بەرێبخات و پێ لە هەموو ڕێکەوتنامەکانی سەبارەت بە صلح بخشێنێ. لەبەرامبەریشدا تیرۆریزمی ئیسلامی کە خۆی بە کێشەی فەلەستینەوە هەڵواسیوەو دەیەوێ سوار شەپۆلی ناڕەزایەتی خەڵکی ئەو وڵاتە بێت لە دژی ئیسرائیل و ئەمریکا کە بە حەق وەکو سەرچاوەو هۆی بێمافیەکانی خۆیان چاوی لێ دەکەن. بەم جۆرە ئەویش لە ڕێگای سازماندان و پەرەپیدانی نەریتی دژی ئینسانی خۆکوژی و خۆتەقاندنەوەوە کە وەکو کاردانەوەیەك لە بەرامبەر تیرۆریزمی دەوڵەتی ئیسرائیل و گۆشەیەکی کێشمەکێش لەگەڵ ئەمریکا دەستیان بۆ بردوە، ڕۆژانە پۆل پۆل خەڵکی مەدەنی و بێتاوانی ئیسرائیلی کردوە بە قوربانی و لە پێناو جێگاوڕێگاو بەشە دەسەڵاتی خۆی لە ناوچەکەدا سڵی لە هیچ تاوانکاریەك نەکردوەتەوە. چ لە سوتاندنی هەردوو خەڵکی بێتاوانی فەلەستین و ئیسرائیل لە ئاگری شەڕی تیرۆریستیداو چ لە بەنبەست گەیاندن و لەباربردنی پرۆسەی ئاشتیدا، دەوری چەپەڵی خۆی گێراوە. ١١ی سێپتەمبەرو ئاکامەکانی فەلەستینی خوێناوی بە جارێ کرد بە گۆماوی خوێنی خەڵکی بێتاوان و دوو لای تیرۆریستی هەوسارپچڕاوی بەرەڵای گیانی خەڵکی ستەمدیدەکردو ڕۆژ ڕەشی و مەینەتەکانی خەلکی فەلەستینیشی بەوپەڕی خۆی گەیاند.

عێراق

لە عێراقیش یەکەمین ئاکامی ئەم بارودۆخە توندکردنەوەی سیاسەتی حصاری ئابوری و مەحروم هێشتنەوەی منداڵان و خەڵکی عێراق بوو بۆ سەرەتاییترین پێداویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەو ڕاگرتنی کۆمەڵگایەك لە برسێتی و هەژاری و بێ داودەرمانی و سەرگەردانی و چاوەڕوانی چارەنوسی نادریاردا. لە هەنگاوی دووەمیشدا لە چواری چێوەی "جەنگی دژی تیرۆریزم"دا بایەقوشی ئەمریکا لە ئاسمانی عێراقدا دەستی بە فڕین کردو چاوەڕێی نیشتنەوەی دەکەن بۆ بەڕێخستنی جەنگ و لەشکرکێشی و کوشتاری بە کۆمەڵ. ڕواڵەتی ئامانجی ئەمریکا لەم شەڕەی کە هەڕەشەی بۆ دەکات "گۆڕینی ڕژێم"ە بەڵام وەکو خۆیان دەڵێن مەبەست لەم گۆڕینە کۆتایی‌هێنانە بە دەسەڵاتی صدام حسین، نەك ڕووخاندنی ڕژێمی بەعس.

صدام حسێن و ڕژێمەکەی خاوەنی ٣٠ ساڵ تاوانکارین بەرامبەر خەڵکی عێراق و لە هیچ وەحشیگەریەك دەستیان نەپاراستوە، بۆیە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق و ئەم خەڵکە پڕ بەدڵ خوازیاری ڕووخانی ئەم ڕژێمەو سەرو ژێرکردنی دەسەڵاتی صدام حسێنن و هیچ ساتێك لە خەبات لە پێناو ئەم مەبەستەو هیچ فرسەتێك بۆ ئەم کارە لە دەست نادەن، بەڵام ئەوەی ئەمریکا بانگیشەی بۆ دەکات و بە گەرمی خەریکی زەمینە سازی و خۆ ئامادە کردنە بۆی پێش ئەوەی شەڕێك بێت لەگەڵ ڕژێمی بەعس و تەنانەت پێش ئەوەی بۆ کۆتایی هێنان بێت بە دکتاتۆریەتی صدام حسێن، شەڕێکە لە دژی خەڵکی عێراق و ئاوات و ئامانجە ئینسانی و ئازادیخوازانەکانیان. بەڕێخستنی سیناریۆیەکی ڕەشە کە ئاکامی ڕاستەوخۆی دەتوانێ ڕاکێشانی کۆمەڵگای عێراق بێت بۆ ناو کارەسات و ڕۆژ ڕەشی و گیرۆدەکردنی خەڵکەکەی بە مەینەتی و بۆمباران و کوشتارو ئاوارەیی و کۆنەپەرستی و خاپورکردنی کۆمەڵگا. ئەمریکا ١٢ ساڵە بە بەهانەی لاوازکردنی دەسەڵاتی صدام بە حصاری ئابوری و چەکی کۆکوژ قەتل و عامی خەڵکی عێراق دەکات و کۆمەڵگای تا سەر لێواری هەڵوەشان بردوە، ئەمرۆش دەیەوێ لە ژێر ناوی کۆتایی هێنان بە دکتاتۆریەتی صدام حسێندا شیرازەی کۆمەڵگایەکی بیست و چەند ملیونی هەڵوەشێنێ و لە خوێنی هەڵکێشێ. تەنانەت سڵ لەوە ناکەنەوە کە ڕاشکاوانە هەر بەم بەهانە پوچە هەڕەشەی بەکارهێنانی چەکی کۆکوژی ئەتۆمی بکەن.

www.kurdistannet.org

ئاكامی ئەم شەڕە جگە لە نابوت كردنی كۆمەڵگاو بنەماكانی ژیان و كوشتاری بە كۆمەڵی خەڵك، لە غیابی بەدیلێكی ئامادەدا ڕووی لەوەیە هەڵومەرجێكی تیكەولیكەی سیاسی ئەوتۆ بخولقێنێ كە كۆمەلگا بخاتە ناو گێژاوی شەڕوكێشەی دەستەو تاقمی جۆراوجۆری قەومی و دینی و باندی چەكدارەوە. هەركاتیش ئەمریكا بەدیلێكی بۆ ساغبێتەوە، ئەو بەدیلەی كە پشت بە بۆمباران و جەنگی ئەمریكا دێتە سەركار ئەگەر لە ڕژێمی صدام ملهوڕو كۆنەپەرستتر نەبێت بێگومان لەو باشتر نابێت. جیاوازیەكەی ڕەنگە ئەوەبێت كە سەرباری سەركوتگەری و كۆنەپەرستی، ڕژێمێكی گوێلەمشتی ئەمریكا و ئیسرائیلێكی دیكە دەبێت لە ناوچەكەدا. تەنانەت ئەم شەڕە بە پێچەوانەی ئەوەی لە ئەفغانستان ڕوویدا ئیسلامی سیاسی بەهێز دەكات و بواری ئەوەی پێ دەدات قیناعی وەستانەوە بەرامبەر كوشتارو وێرانكاری لەسەر بكات. هەروەها ناسیونالیزمی عەرەبیش بەهێزتر دەكات و مەیدانی پێ دەدات لە بەرامبەر حزورو دەخاڵەتی ملهوڕانەی ئەمریكا لە گۆشەیەكی دنیای عەرەبدا جەماوەری خەڵك بكێشێتە پشتی خۆی.

لە ئاستی نیونەتەوەییشدا ئامانج لەم شەڕە ئەوەیە كە ئەمریكا لە فرسەتی دوای ١١ی سێپتەمبەر بۆ سەپاندنی باڵادەستی خۆی بەسەر دنیاو ڕەقیبەكانیدا كەڵك وەرگرێ. دەبێ درێژە بە "جەنگ دژی تیرۆریزم" بدات، بۆ ئەمەش دەبێ مەیدان وبەهانە پەیدا بكات. عێراق گونجاوترین مەیدانەو فایلەكەی ١٢ ساڵە كراوەیەو ئەمریكا نەیتوانیوە بەلایەكیدا بخات، دكتاتۆریەت و هەڕەشەی صدام حسینیش لە ئەمنی قومی ئەمریكاو ناوچەكە باشترین بەهانەیە. ئەمە تەواوی ناوەرۆكی واقعی سیناریۆیەیەكە كە ئەمریكا دەیەوێ بەڕێیبخات.

نابێ هیچ خۆشباوەڕیەك لەوەدا هەبێت كە ئەم سیناریویە خۆی لە خۆیدا نەك فرسەت خولقێن نیە بۆ خەڵكی عێراق بەڵكو ڕووی لەوەیە كە ئەوان دوچاری گەورەترین ڕۆژ ڕەشی بكاتەوە. بەڵام ئەگەر خەڵكی عێراق بە ڕابەری و ئیبتكاری هێزێكی وەكو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری بتوانن لە جەرگەی ئەم ئەوزاعەدا فرسەت بۆ تەفروتوناكردنی ڕژیمی بەعس، یان بەدەستێهانی هەر ئاستێك لە ئامانجەكانیان بخولقێنن، كە دەبێ بە هەموو توانا هەوڵی بۆ بدەن، ئەمە ئیتر ڕەوتێكی جیاوازو ناكۆكە بە ڕەوتی ئەصڵی ڕەوەندێك كە ئەمریكا دەیەوێ بەرێیبخات و بەشێك نیە لەو ڕەوەندە.

هەڵوێست و سیاسەتی كۆمۆنیزمی كرێكاری لە بەرامبەر بارودۆخی دوای ١١ی سێپتەمبەردا

كۆمۆنیزمی كرێكاری وەكو بزووتنەوەیەكی كۆمەڵایەتی و هەردوو حزبی كۆمۆنیستی كرێكاری عێراق و ئێران هەر لە سەرەتاوە كارەساتی ١١ی سێپتەمبەری بەوێنەی كردەوەیەكی دڕندانەی تیرۆریستی و كارەساتێكی ئینسانی بە توندی مەحكوم كرد. لە هەنگاوی دووەمدا ئەبعادی خەتەرناكی ئاكامەكانی ئەمەی لێكدایەوەو لە دەمی منصور حكمت ڕابەری ئەم بزووتنەوەیەوە ڕاگەیەنرا كە كۆتایهێنان بە تیرۆریزم كاری ئێمەیە. دنیا لە مەترسی شەڕی دوو قوتبی تیرۆریستی بە ئاگاهینرایەوەو بانگەوازی كرد بۆ وەستانەوە بەرامبەر هەردوو قوتبەكە، هەم تیرۆریزمی دەوڵەتی ئەمریكاو هەم تیرۆریزمی ئیسلامی. لە بەرامبەر فتوای جۆرج بوشدا كە ووتی (دەبێ یان لەگەڵ ئەمریكابن یان لەگەڵ تیرۆریزم) ، منصور حكمت ووتی (نا قوتبی سێیەم هەیە، جیهانی موتەمەدن هەیە، ووتی بەربەریەت حەتمی نیەو دەكرێ بەری پێ بگیرێ).

لەبەرامبەر هێرشی ڕاسیستی بۆ سەر ڕەگەزی شەرقی و بە دیانەت موسڵمانەكانی غەرب و تەحریكاتی ئیسلامی لە دژی غەربی و بە دیانەت مەسیحیەكانی شەرقدا، كۆمۆنیزمی كرێكاری سەرباری دژایەتی توندی لەگەڵ دین، بە توندی دژی هەردوو ئەو هێرشانە ڕاوەستایەوەو بەرگری لە مافە سیاسی و مەدەنیەكانی ئەو خەڵكانە كرد كە كەوتنە بەر زەخت و زۆرو پەلامار. ڕایگەیاند كە ئەوان پەیوەنیەكیان بەم شەڕو كێشمەكیشە تیرۆریستیەوە نیەو دەبێ ماف و حورمەتیان تا ئاستی پێڕەوی كردن لە بیروباوەڕو عیبادەتی خۆیان پارێزراوبێت.

كاتێك بانگیشەی شەڕ لە ئەفغانستان بۆ ڕووخاندنی دەسەڵاتی تاڵیبان و هەڵپێچانی باندەكەی بن لادن دەستی پێكرد، دنیا خەریك بوو دەبوو بە دوو قوتبەوە. قوتبێك تیرۆریزم و ملهوری ئەمریكای دەبینی بەڵام تیرۆریزم و تاوانكاری ئیسلامی سیاسی نابینی و قوتبەكەی دیكەش بە پێچەوانەوە. منصور حكمت بانگەوازی هاتنەمەیدانی قوتبی سێیەمی كرد لە دژی هەردوولای شەری تیرۆریستەكان. ووتی ئەم دوو قوتبە هەردوكیان مەحكومن نەك شەڕی لاوازكردنی

www.kurdistannet.org

یەکتریان. دنیای ئازادیخوازو موتەمەدن دەبێ لە دەوری شیعاری ئازادیو سکولاریزم لە دژی هەردوولایان بێتە مەیدانو کەلك لەوە وەرگرێ کە ئەمانە کەوتونەتە گیانی یەکتر. لەم ڕوانگەیەوە پەلاماری ئەمریکا بۆسەر دەسەلاتی تالیبانو هەولی بۆ ڕوخاندنی دەسەلاتی ئەو باندە مەحکوم نەکرا، بەلام هەموو کردەوەکانی ئەمریکاو هاوپەیمانەکانی لە بۆردومانی شارەکانو کوشتاری خەلك مەحکوم کرا. کۆمۆنیزمی کرێکاری بووە نوێنەری قوتبی سێیەمو هێزێکی چالاكو کاریگەری نیو بزووتنەوەیەکی جیهانی دژ بە پێشبرکێی قوتبە تیرۆریستەکان. کاتێکیش دەسەلاتی تالیبان ڕووخا کۆمۆنیزمی کرێکاری بە هەموو توانا دژی ئەوە ڕاوەستا کە ئەمریکا تەحالوفی شیمالی وەکو بەدیلی تالیبان بەسەر خەلکی ئەفغانستاندا داسەپاندو بەرگری توندی لە مافە سیاسیو مەدەنیەکانی ئەو خەلکە کردو ووتی بڕیار لەسەر دەسەلاتی سیاسی لە ئەفغانستاندا مافی خودی خەلکی ئەفغانستانە. لەم بارەیەوە لەبەردەم کۆنفرانسی (بۆن) دا میتینگێکی گەورەی ڕێکخست کە دەنگدانەوەیەکی جیهانی پەیداکرد.

لە بارەی فەلەستینەوە کۆمۆنیزمی کرێکاری بە توندی دژی تیرۆریزمی دەولەتی ئیسرائیل ڕاوەستاو بەرگری لە پێویستی پێکهاتنی دەولەتی سەربەخۆی فەلەستین کرد. ڕاگەیاند کە سیاسەتی ئەمریکا بۆ پشتیوانی لە دەولەتی فاشیستو تیرۆریستی ئیسرائیلو بە دیاریکراوی لە جەلادێکی وەکو شارۆن، سەرچاوەی ئەصلی ئەو وەزعە دژی ئینسانیەیە کە لەوێ پێکهاتووە، هاوکات دەولەتی فاشیستی ئیسرائیلی وەکو تاوانباری ئەصلی ئەو کوشتو کوشتارو تیرۆریزمە لەقەلەمدا کە هاتوەتەکایەوە. لە هەمان کاتیشدا تیرۆریزمێکی ئیسلامی کە وەکو کاردانەوە بەرامبەر تیرۆریزمی دەولەتی ئیسرائیل پەرەی گرتو هەم بەدەوری خۆی گرفتی گەورەی بۆ چارەسەری کێشەی فەلەستین هێناو هەم چەندین تاوانکاری دژی ئینسانی خولقاندو دەستی ئیسرائیلی بۆ ملهوڕی زیاتر ئاوەلاکرد، لەلایەن کۆمۆنیزمی کرێکاریەوە بە توندی مەحکوم کرا.

ئەمڕۆش لە عێراقدا کە تەپلی بەڕێخستنی شەڕێکی دیکە دەستی بە لێدان کردوە. ئێمە هاوکات لەگەل پێداگریو خەباتی بەردەوامامان بۆ ڕووخاندنی ڕژیمی فاشیستی بەعس، بە توندی دژی سیاسەتی شەڕخوازانەی ئەمریکا ڕادەوەستینو وەکو شەڕێك کە لە هەموو لایەکەوە کۆمەلگای عێراق دووچاری وێرانیو کوشتو کوشتار دەکات، مەحکوم دەکەینو بە دەنگی بەرز بانگەوازی دنیا دەکەین بۆ وەستاوە بەرامبەری.

لە هەمانکاتدا لە جەرگەی هەر ئالوگۆڕێکدا کە بێتەپێشەوە حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری وەکو بەدیلی ئازادیخوازیو ئینسانیەت لە کۆمەلگای عێراقدا، تێدەکۆشێ لە پێناو شکاندنەوەی بارودۆخ بە قازانجی جەماوەری خەلك. بەدیلی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری بۆ ڕژێمی بەعسو دەسەلاتی بورژوازی جمهوری سۆسیالیستیە، تا کاتیکیش ئامادەیی پیویست بۆ بەرپاکردنی جمهوری سۆسیالیستی فەراهەم نەبێت، ئێمە تیدەکۆشینو بە توندی پێدادەگرین لەسەر ئەوەی کە دەبێ لە عێراقدا ڕژێمێکی مودێرنی غەیرە قەومیو غەیرە دینی بێتە سەرکار کە مافە سیاسیو مەدەنیەکانی خەلك بپارێزێ. ڕژێمێك کە پابەند بێت بە: بواردان بە دەخالەتی خەلك لە دەسەلاتو بەڕێوەبردن، ئازادی سیاسی، جیایی دین لە دەولەت، یەکسانی هەمەلایەنەی مافی ژنو پیاو، قانون کارێکی پێشڕەوانە... تاد، هەروەها کۆتایی بهێنێ بە ستەمی میللی لەسەر خەلکی کوردستان لەسەر بناغەی ئەو ڕێگاچارەیەی کە خودی خەلکی کوردستان لە ڕاپرسیەکی گشتیدا لە نێوان مانەوە لە چوارچێوە عێراق یان جیابونەوەو پێکهێنانی دەولەتی سەربەخۆدا هەلیدەبژێرن. ئەمانە میحوەرە گشتیەکانی پلاتفۆرمی سیاسی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عیراقنو لە جەرگەی هەر ئالوگۆڕێکدا کە بێتە پێشەوە بە توندی پێیان لەسەر دادەگرێو لە پێناو سەپاندنیدا تێدەکۆشیو خەباتی جەماوەری کرێکارانو خەلکی ئازادیخوازی بۆ ڕێکدەخات. لە هەمان کاتدا ئەمانە بناغەی هەلوێستو مامەلەی ئێمەش لەگەل هەر ئالوگۆڕێك لە دەسەلاتی سیاسی پێکدەهێنێ. حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری هاوکات لەگەل وەستانەوە دژی سیاسەتی شەڕخوازی ئەمریکاو جۆشدانی خەبات لە پێناو ڕووخاندنی ڕژێمی فاشیستی بەعس لە ناوو خۆو لە ئاستی جیهاندا هەولدەدات زۆرترین هێزو پشتیوانی بۆ ئەم سەپاندنو مسۆگەرکردنی ئەم خواستانە کۆبکاتەوە.

www.kurdistannet.org